`
މިނިސްޓް ރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް Ministry of Environment
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. Male’, Republic of Maldives.
ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ އިމާރާތާއި ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދާއި ، ދެ ބޯޑުވޯކާއި އަދި ބޯޑުވޯކު ވަށައިގެންވާ
ސަރަހައްދު 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ، ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
އިއުލާން ނަންބަރ: IUL(438/1/2020/21 (
ތާރީޚް: 20 ޖުލައި 2020
މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް:
ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ އިމާރާތާއި ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދާއި، ދެ ބޯޑުވޯކާއި އަދި ބޯޑުވޯކު ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު 01 އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް، ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ކޮށްފައިވާ މި މިނިސްޓްރީގެ އިޢުލާން ނަންބަރ IUL(438/1/2020/21: (އާއި
ގުޅިގެން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެ ކެ ވެ.
1. ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް
1.1 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގެ ކެނޯ، ޕެޑަލް ބޯޓް އަދި ބައިސްކަލް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
އުސޫލުގެ މަތިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރުން.
1.2 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގެ ދަޑިމަގި ކިޅި ސަރަހައްދަށް ޤަވާއިދާއި ހިލާފަށް ބަޔަކު ވަދެ
އުޅޭނަމަ އެކަން ތަނުގެ ސްޓާފުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.
1.3 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ދަޑިމަގި ކިޅި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ދެވިފައިވާ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުތައް
ބަހައްޓާތޯ ބެލުން.
1.4 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ދަޑިމަގި ކިޅީގައި ފެތުމަށް، ކެނޯ ނުވަތަ ޕެޑަލް ބޯޓް ދުއްވުމަށް ކިޅި ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ
މީހުނަށް ވާނުވާ ރަނގަޅަށް ބެލުން.
1.5 ފުވައްމުލަކު ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގެ ޙިދުމަތްދީ ނިމުމުން ޕެޑަލް ބޯޓް، ކެނޯ ބައިސްކަލްތައް ކޮންމެ
ދުވަހަކު ރަނގަޅަށް ދޮވެ ސާފުކުރުން.
1.6 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގެ ބާބަކިއު ގްރިލް ބޭނުން ކޮށްފައި ހުރިނަމަ ސާފުކުރުން.
1.7 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގެ ފެން އިސްކުރުތަކާއި ޝަވަރ ހެޑްތަކުގައި ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު
ތެޔޮ ޖެހުން.
1.8 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގެ ޕެޑަލް ބޯޓް އަދި ކެނޯތައް ހަފްތާއަކު 3 ފަހަރު ކޮޅަށް ޖަހާ
އެއިން ފެން ހުސްކުރުން.
1.9 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީއާއި ގުޅިފައިވާ މަގުން ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ރެކްރިއޭޝަނަލް
ފެސިލިޓީގެ ބިއްލޫރިތައް ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު ސާފުކުރުން.
1.10 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ދެ ބޯޑްވޯކް ކޮންމެ ދުވަހަކު ފޮޅާ ސާފުކުރުން.
1.11 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ދެ ބޯޑްވޯކް ސަރަހައްދުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުނިނަގާ ސާފުކުރުން.
1.12 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ދެ ބޯޑްވޯކްގެ ދަގަ ނޑު ރެއިލިންގ ތަކުގައި މަހަކު އެއް ފަހަރު މެޓަލް ޕޮލިޝް ޖެހުން.
1.13 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ދެ ބޯޑްވޯކް ވަށައިގެން 04 ފޫޓުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ވިނަ ކޮށައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
3 ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 1
ގްރީން ބިލްޑިންގ، ހަނދުވަރީ ހިނގުން ، GreenBuilding,HandhuvareeHingun,
މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ. Maafannu,Male’,20392,RepublicofMaldives.
+(960)3018300 secretariat@environment.gov.mv
+(960)3018301 www.twitter.com/ENVgovMV
www.environment.gov.mv www.facebook.com/environment.gov.mv

1.14 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގެ ޑަސްބިންތައް ހަފްތާއަކު 2 ފަހަރު ހުސްކުރުން.
1.15 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ކޮޑަ ކިޅީގެ ޑަސްބިން ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ހުސްކޮށް އެ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން.
1.16 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ދަޑިމަގި ކިޅި ތެރެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ސާފުކުރުން އަދި ކިޅިތެރެއަށް ޕްލާސްޓިކު ކުނި
އެޅިފައިވާނަމަ އެތަކެތި ދުވަހުން ދުވަހަށް ނެގުން.
1.17 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ބަންޑާރަ ކިޅި ތެރެ މަހަކު އެއްފަހަރު ސާފުކުރުން.
1.18 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ބަންޑާރަ ކިޅި ސަރަހައްދުގައި މީހުން ޖަމާވާ ސަރަހައްދުތައް ނޭޗަރ ޕާރކު އޮފީހުން
އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން ކުނި ނަގައި ސާފުކުރުން.
1.19 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގެ ގަސްތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ފެން ދިނުން.
1.20 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީ ހިން ގަމުންދާ އޮފީސް އޭރިޔާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނާއި ހަވީރު
ސާފުކުރުން.
1.21 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގައި ކޮށަންޖެހޭ ވިނަތައް ކޮށައި
އެހެނިހެން ވިނަތައް ނޮޅައި ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުން.
1.22 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގެ ފާޚާނާތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނާއި ހަވީރު ސާފުކުރުން.
1.23 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާކަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
1.24 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކް އޮފީހުން އެހެން އޮފީސްތަކަށް ގެންދަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންފަދަ ތަކެތި ގެންދިއުން.
1.25 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވާ ހާލަތެއްގައި ނޭޗަރ ޕާރކް އޮފީހުން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން
އެހީތެރިވުން.
1.26 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކު ސަރަޙައްދު ޕެޓްރޯ ލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޕާރކުގެ ސްޓާފުންނަށް އެހީތެރިވުން.
1.27 ކަރާން އަލިކިލޭގެ މަގު އަދި އީސާ ނާއިބު މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައިވާ ޗަސްބިން ގުޅުވައިދޭ ކަލްވާޓް ސަރަޙައްދުގެ ވިނަ ކޮށާ
ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުން.
1.28 ފުވައްމުލައް ނޭޗަރ ޕާރކުން ކުރާ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
2. މަސައްކަތުގެ ގަޑިތައް
2.1 ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 07:00 އިން 10:00 އަށް އަ ދި މެންދުރުފަހު 14:00 އިން 18:30 އަށް.
2.2 ހޮނިހިރު، އާދީއްތަ، ހޯމަ، ބުދަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު 13:00 އިން 19:00 އަށް.
2.3 އަންގާރަ ދުވަހު 09:00 އިން 12:00 އަށް އަދި 14:00 އިން 19:00 އަށް.
3. މަސައްކަތުގަ އި ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު
3.1 ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 07:00 އިން 10:00 އަށް މަދުވެގެން އެކަކު އަދި މެންދުރުފަހު 14:00 އިން 18:30 އަށް
މަދުވެގެން އެކަކު.
3.2 ހޮނިހިރު، އާދީއްތަ، ހޯމަ، ބުދަ އަދި ބުރާސްފަތި: 13:00 އިން 19:00 އަށް ހިމެނޭ ގަޑިތަކުގަ މަދުވެގެން އެކަކު.
3.3 އަންގާރަ: ހެނދުނު 09:00 އިން 12:00 އަށް އަދި 14:00 އިން 19:00 އަށް މަދުވެގެން އެކަކު.
4. އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް
4.1 އަގު (އެސްޓިމޭޓް) / ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ މަސައްކަތުގެ އަގާއި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ ޖީ .އެސް.ޓީ އަގު
ވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް.
4.2 އަގު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓޭޝަންގައި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު (ކުންފުންޏެއްނަމަ) އަދި ވެރި ފަރާތުގެ ސޮއި
4.3 ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަންކޮޕީ
4.4 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް. (އިއުލާން ކުރި ތާރީޚުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ނަގާފައިވާ ރިޕޯޓެއް)
3 ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 2
ގްރީން ބިލްޑިންގ، ހަނދުވަރީ ހިނގުން ، GreenBuilding,HandhuvareeHingun,
މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ. Maafannu,Male’,20392,RepublicofMaldives.
+(960)3018300 secretariat@environment.gov.mv
+(960)3018301 www.twitter.com/ENVgovMV
www.environment.gov.mv www.facebook.com/environment.gov.mv

4.5 ވިޔަފާ ރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
4.6 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ އަމިއްލަފަރާތެއްނަމަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައި.ޑީ.ކާޑް ކޮޕީ.
4.7 ތަޖުރިބާ)ވޭތުވެ ދިޔަ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަސައްކަތް ހަވާލު
ކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިއުން (
4.8 ބިޑު ހުށައަޅުއްވާއިރު މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
4.9 ބިޑުގައި ހިމަނާ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ ކުޑަ ޕްރޮފައިލެއް ބިޑާއި އެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
5. މިޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހެޅޭ، ޓެކްނިކަލް ގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓު ކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް
5.1 އަގަށް : 50 ޕޮއިންޓު
ހުށަހެޅޭ އެންމެ ހެޔޮ އަގު
× 50
ހުށަހެޅި އަގު
5.2 ތަޖުރިބާ: 30 ޕޮއިންޓް
5.2.1 ވޭތުވެ ދިޔަ 03 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް 05
ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ 35000.00 ރުފިޔާއަށްވުރެން މަތީ އަގުތަކުގައި
ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ މަސައްކަތަށެވެ. މިގޮތުން ގިނަވެގެން ބެލޭނީ 06 ލިޔުމަށެވެ.
5.3 ގާބިލްކަން: 20 ޕޮއިންޓް
5.3.1 މަސައްކަތުގެ ޤާބިލްކަމަށް ބަލާނީ ބިޑުހުށައަޅާއިރު މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ހުށައަޅާ ގޮތާއި
އެކަމުގައި މީހުން ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އަދަދަށެވެ. މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދޭއިރު ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ހުށައަޅާ ކޮންމެ މީހަކަށް 2 ޕޮއިންޓެވެ.)ގިނަވެގެން
10 ޕޮއިންޓް(
5.3.2 އަދި މަސައްކަތުގެ ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ހުށައަޅާ މީހުންގެ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި
ގުޅުންހުރި ޓްރެއިނިން ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ލިއުމަކަށް 2 ޕޮއިންޓެ ވެ. (ގި ނަވެގެން 10 ޕޮއިންޓް)
5.3.3 މިގޮތުން މިބަޔަށް އެންމެގިނައިން ލިބޭނެ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކީ 20 އެވެ.
20 ޖުލައި 2020
3 ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 3
ގްރީން ބިލްޑިންގ، ހަނދުވަރީ ހިނގުން ، GreenBuilding,HandhuvareeHingun,
މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ. Maafannu,Male’,20392,RepublicofMaldives.
+(960)3018300 secretariat@environment.gov.mv
+(960)3018301 www.twitter.com/ENVgovMV
www.environment.gov.mv www.facebook.com/environment.gov.mv